



Grad de perilh 3 - Mercat




Tendència: perilh de lauegi constant
 enDimars 23 03 2021 →



Nhèu ventada



Limit deth
 bòsc



Esguitlament
 de nhèu



2400m

Nhèu recenta e nhèu ventada son era hònt principau de perilh. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohadès plan fòrtes deth nòrd, sustot en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent se formaràn plaques de vent addicionaus. Aguestes darrères ja se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Principalement apròp des crestes en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Precaucion sustot enes zònes de celh prim. Es lauegi son de manèra isolada de mida grana. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Es endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher peth mau temps. Es excursions de montanha requerissen experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi. Damb era nhèu recenta, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi d'esguitlament basau. Sustot enes pales erbozes arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Enquiath meddia queirà en una àrea extensa de 20 a 30 cm de nhèu, locaument encara mès.

Nauès acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Es plaques de vent s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha.

Especiaument enes pales ombrères. Es observacions sus eth terren e es desencadenaments de lauegi confirman aguesta situacion.



Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en còtes naues e zònes de nauta montanha. Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes conques, canaus e ath pè de parets rocassoses i a fòrça nhèu.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau evitar.

Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDimars 23 03 2021 →



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Damb eth vent f3rt deth n3rd , sustot en canaus e conques e ath darr3r des cambis abruptes de pendent se formaràn plaques de vent addicionaus. Precaucion enes pales arribentes en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Es lauegi son en part de mida grana e ja p3den èster desencadenadi per un unic montanhaire. Son possibles sonque isoladament lauegi naturaus, m3s majoritariament petiti. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Aguesti son parciaument cub3rti de nhèu recenta e de mau recon3isher peth mau temps. Es excursions de montanha requerissen experi3ncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Sustot enes sectors deth n3rd e deth n3rd-3st queiràn de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara m3s. Es naues acumulacions de nhèu ventada rep3sen ath dessus de coches trendes en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Es plaques de vent s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Especiaument enes pales ombr3res. Es "whumpfs" e es hener3cles que propaguen e es desencadenaments de lauegi confirmen aguesta situacion. Eth mant3th de nhèu ei extr3mament variable en p3qui m3tres en c3tes nautes e z3nes de nauta montanha. Es celhs de nhèu c3mbien f3rça pera influ3ncia deth vent. Enes conques, canaus e ath p3 de parets roccassoses i a f3rça nhèu. Eth mant3th de nhèu vielh ei estable en f3rça endrets.

Tend3ncia

Eth problèma de nhèu ventada ei era h3nt principau de perilh.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimars 23 03 2021



Nhèu ventada



Es acumulacions de nhèu ventada mès recenten era hònt principau de perih.

Es plaques de vent a viatges inestables aurièn d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Ací era probabilitat de desencadenament ei superiora. Es lauegi son de manèra isolada de mida mejana. Es endrets perihosi son de bon reconèisher entath montanhaire expèrt.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perihosa per esguilades enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth vent fòrt transportarà era nhèu vielha de febla coesion. Es plaques de vent s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Enes conques, canaus e ath pè de parets rocassoses i a fòrça nhèu.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih.